1 68377_120_1_-1 ... 68417_160_1_1

68377_120_1_-1

CATTACTGATTTGGGAAATTTCCCAAATTGGAAATATCACCTCGTCGACGTGCTGCGGTG
CATGGCTGTTTTACCCGTTTAGGAAAAAACTCGGCGGGTTTTCTTGACGGGCAAATGTCG

68417_160_1_1

AAACGGGTAAAACAGCCATGCACCGCAGCACGTCGACGAGGTGATATTTCCAATTTGGGA
AATTTCCCAAATCAGTAATGTAGCCTCTACGGGTGTCTCTGTCAGCCCCGTGGTCGCCAG
CACAGAATGTATCGTACCCCTGAAGGTAGTTTTTTACCGC



2 176465_196_1_-1 ... 176465_196_1_-1

176465_196_1_-1

CAAACTAGAGTCCCTGCTTTACGAATGAAACCTGTACAGGTATGAGAGGTTACGAAAAAA
AATGATAAATGAAAAAAAAAAAAGCTTAATAATATGAAATTAATAGTATGAATAGTTAGGC
GCATGTATATAAATATAAATTTTTGTATATATGTATTATTAATATTATAAATTTCTTATT
ATTAAACCATCCTTTA

176465_196_1_-1

CAAACTAGAGTCCCTGCTTTACGAATGAAACCTGTACAGGTATGAGAGGTTACGAAAAAA
AATGATAAATGAAAAAAAAAAAAGCTTAATAATATGAAATTAATAGTATGAATAGTTAGGC
GCATGTATATAAATATAAATTTTTGTATATATGTATTATTAATATTATAAATTTCTTATT
ATTAAACCATCCTTTA



3 177376_120_1_-1 ... 177336_121_1_1

177376_120_1_-1

TTAATTTTTCATTGTTTCTAATTTGGGAAAAGTCCGATTTCCCTCCTACTAACCGTTTAG
TGCCAAGGGTGAGATGGCCCTTGAACGAGGGCCCAAAATAAATTTGGCTTTGGTTCTATT

177336_121_1_1

AAAAGTGCCTATAGGGCTGCAGCTGCAGTTTTGGCCAAGAAATAGAACCAAAGCCAAATT
TATTTTGGGCCCTCGTTCAAGGGCCATCTCACCCTTGGCACTAAACGGTTAGTAGGAGGG
A



4 144137_119_11_-1 . . . 144176_119_11_1

144137_119_11_-1

CTTGATTTGGCGCATGTTGTAATGAATGGAGTAGGGATAATCCTGGAGATGCATGATTTA
TCCCTTCTATTTCAGTCGACGGCGAAATATGCCAAATTTAGAAAGCCCTCGGCCTTTGA

144176_119_11_1

GTCGACTGAAATAGAAGGGATAAATCATGCATCTCCAGGATTATCCCTACTCCATTCATT
ACAACATGCGCCAAATCAAGCCTATATAAGATTCTCGTCATTTAGCATGCTCTATTGAT



5 289857_120_12_-1 . . . 289817_120_12_1

289857_120_12_-1

TGCACAGTTAACTTTCTAGCAGGAGTATAATGCCATTTGCTCCCCATCTTGAGATGGGAA
GGGCTTAACTAATCTCGGTTCGGAGTGATCCGCCCCGATACTGCCTTCTGCCTTAATATC

289817_120_12_1

GGAGATATCTGCGCCGTTCAGGGGTCCATGTGCCTTGGACGATATTAAGGCAGAAGGCAG
TATCGGGGCGGATCACTCCGAACCGAGATTAGTTAAGCCCTTCCCATCTCAAGATGGGGA



6 534534_117_12_-1 ... 534573_158_12_1

534534_117_12_-1

GGACAAAATTAACCCTGCTTACACCAGGGTTTATCTAGAAATAAAATAGGTCATTGTTTT
GAGATGACTTGGAAAAACTTAACCCTGATGTGACTGTAACATAACATCTAAGAAAAA

534573_158_12_1

GTTTTTCCAAGTCATCTCAAAACAATGACCTATTTTATTTCTAGATAAACCCTGGTGTAA
GCAGGGTTAATTTTGTCCCAAACGGGCAAAATATAAATACCCCTTTCGGGAAATAAACTA
AAAAGAGTTCTAATTAGCCAATTGGCAAGAAAGCTCGA



7 602654_123_12_-1 . . . 602614_121_12_1

602654_123_12_-1

GTAATCATTCGTTCTTCGACTTTTATAGCCTTTTTTTTTAACTTAACGAACTCGTACTATC
TAATAGTTTATTTCCCCTTGTTTTTTTTTGTTACGATTGGGGAAAAGCAAGGGTTCCCTG
CGT

602614_121_12_1

ATCGATTTCGGTGACTAGTTAGTAGATGATGTAATCGTAGACGCAGGGAACCCTTGCTTT
TCCCCAATCGTAACAAAAAAAAACAAGGGGAAATAAACTATTAGATAGTACGAGTTCGTT
A



8 789942_120_12_-1 . . . 789982_162_12_1

789942_120_12_-1

CTCAGCCTCGAGAAACATTCCTCGCGGCATTTCCGTGAGATCTCTCAATTAATTTCTTTT
TTTAGATTTTTTTCCGTTTTCCGTTTGAATAATTTCGCGTTTTCGTAGAGCGCGACGGCC

789982_162_12_1

AAAACGGAAAAAAATCTAAAAAAAGAAATTAATTGAGAGATCTCACGGAAATGCCGCGAG
GAATGTTTCTCGAGGCTGAGCGGCGTGGTCTGTGCAAAAAAATGGCAATTTTTTTGTAGG
AGTTTGCATTGGGCCATTCAGAAGGAGCACCGTTAGATGGGA



9 481901_121_13_-1 ... 481942_123_13_1

481901_121_13_-1

AAGACTCCTTATATATGACAGTTTGCTGTATTTGTACAGTTGGACCGTCTTCATTACAAC
AATATTTATTGAACAGTAGCTTGTAATAGGCCGGCATTTTTTTGGTTAATAACAATGCCA
G

481942_123_13_1

GCTACTGTTCAATAAATATTGTTGTAATGAAGACGGTCCAACTGTACAAATACAGCAAAC
TGTCATATATAAGGAGTCTTATGTGACAGCACTTGCGTTATTGTCAGCCGGAGTATGTCT
TTG



10 861691_124_13_-1 ...861651_124_13_1

861691_124_13_-1

TTATTTCGGAGCTTTTTTGCTGGCATTCTTATCTCGTGCTTTTATTAGTGGGCCCCTTCT
TTGAGACCCCGCGGGTGATATGGCCCCTGTCTCAATGATGGATAAAGTTGTTGGAAGCAA
TTAC

861651_124_13_1

CAGTACACTTCGGTAGCAACCTTCGTTTGTGATTGTCTTGGTAATTGCTTCCAACAACTT
TATCCATCATTGAGACAGGGGCCATATCACCCGCGGGGTCTCAAAGAAGGGGCCCACTAA
TAAA



11 87516_120_14_-1 . . . 87556_120_14_1

87516_120_14_-1

TTCGAGTCGCTTTTGCGTCGCATGCCTCCGCGAAAAATTTCGCGCCGGACGCGATTTTTA
ACACGAAATTCTTGTTCGTGCCGCTGTTGCCCTTTTGGGAAATATTTCCCGATCTGGCAT

87556_120_14_1

CACGAACAAGAATTTCGTGTTAAAAATCGCGTCCGGCGCGAAATTTTTCGCGGAGGCATG
CGACGCAAAAGCGACTCGAAATGTCGGGAGCCAAATGAGGCTACAAGGCTGTGGGCAGAT



12 405735_125_14_-1 ...405776_124_14_1

405735_125_14_-1

GGAAGCTATGATATGGGGATTTCCATTGAGCCGATAGCAATGTAGGGTAATACTGTTGCG
TATATAGTGATAGTTATTGAATTTTATTACCCTGCGGGAATATTGAGACATCACTAAGCA
CGAAT

405776_124_14_1

AAATTCAATAACTATCACTATATACGCAACAGTATTACCCTACATTGCTATCGGCTCAAT
GGAAATCCCCATATCATAGCTTCCATTGGGCCGATGAAGTTAGTCGACGGATAGAAGCGG
TTGT



13 1004686_117_15_-1 . . . 1004646_121_15_1

1004686_117_15_-1

AGAAAATAAAAAAAATTAAAACTCAAAATAAAATGTATTCCAATGTAAAGGAAAAAATAA
AATAATAAGGAAAAAAGAAACTATTATTTTAAAGCCTTCAATAATGGAATGCTGAAA

1004646_121_15_1

TTGACTATTTGACTCAAATTACCAAAATCATAACTTTTCTTTTCAGCATTCCATTATTGA
AGGCTTTAAAATAATAGTTTCTTTTTTCCTTATTATTTTATTTTTTCCTTTACATTGGAA
T



14 1057918_121_15_-1 ... 1057877_121_15_1

1057918_121_15_-1

AATAGAATAGCGTGTAGTTGTTAAAATTTTATTTCACTGAGGCTTATATGCTTACTGAGA
AATTTTTTTTTTTTACAAAAAACTTCTTTTTATGTTATACCAGCTGTGGATTACCACAAC
A

1057877_121_15_1

AATTAACTGAATTTTTTTTCTGGATTGATGTTCTTTCCAATTGTTGTGGTAATCCACAGC
TGGTATAACATAAAAAGAAGTTTTTTGTAAAAAAAAAAAATTTCTCAGTAAGCATATAAG
C



15 425979_122_16_-1 ...425897_158_16_1

425979_122_16_-1

TCTTTCTGTCAAACTAGCGCGCTTTTGGCAATCTCCATTTTCCTTCTTTTTTTTTCCGTT
TTTGTTATACTAAACAACTTCGGGGCGCGTTATAGATAGAACGACTTATACACATCTATT
TT

425897_158_16_1

ATGCTGGCGTCCTTAGCCTCACGCCTACTAAACAAGAGCATCTTACTCTCACCATCCATT
TATATACATATATAAGTACGTAAAAATAGATGTGTATAAGTCGTTCTATCTATAACGCGC
CCCGAAGTTGTTTAGTATAACAAAAACGGAAAAAAAAA



16 812791_123_16_-1 ...812831_165_16_1

812791_123_16_-1

AGCTGGTTTGCCCGCGATAAGGCGGGCGAGTTATTTTGAAGTTTTCCATAAACTGGTTTT
CCATCTCGAGGTTTTTCCTCGCTTTCCACGCTATGACCCTTTTTAGTTAAGGTACCCGAT
GGC

812831_165_16_1

AGCGAGGAAAAACCTCGAGATGGAAAACCAGTTTATGGAAAACTTCAAAATAACTCGCCC
GCCTTATCGCGGGCAAACCAGCTACGAGAGATAAGGATTTGGCGCCGAGATAAGGTGGAG
ATGTTTCTCCGCCGCGCGGCACTTTTTGCCGGAACTGGAACTGGT



17 830482_202_16_-1 ...830605_137_16_1

830482_202_16_-1

TAGAAATAAGACTTCTTCATAATCGTTAATGAAGAAGTGCATATGATTTGTTATTTTTTT
TCTGGTATTTTTTTCATTTTTTTCGGGTTTTCCTTGGGTATAATTTTTTGTTTCTTCCGA
AAGACGGAAAGGGATGAGGGAAAACGGAGTTTTCTTATTTGCTTTCTTTTTTCCCTAATT
TATTCACGGTGTCCATTTATTA

830605_137_16_1

AAATGAAAAAAATACCAGAAAAAAAATAACAAATCATATGCACTTCTTCATTAACGATTA
TGAAGAAGTCTTATTTCTAACTAATATTATTATTATTATTATTATTATTATCATTCACCC
CGCTTTCTTTTATTATA



18 1370_244_4_-1 ...1269_305_4_1

1370_244_4_-1

AAGGGTATCCATTTCATTTCCTGTTTTCTATCTAGCCAATTCAATAATCGTAATAACGAA
TTTACAAAACTTTAATGCGGGTACATCACGGTGTGCCGTAACGTTGGTTTACATTTAAGG
TGCGACCAGCAATGTCACTGCTCGTACAGCGGTTACCGCTTGAATGAAATACATATTTTA
AGCGTAGATTTCCTGTGACAAAACTGTGTAAACATCTAGTAGAAAATAGACGTAGCTGTC
ACAA

1269_305_4_1

CTATTGACATGGTATCGAAAGGTTGTCCACATTGGGAAGTAACTTGGTTCTATGAATCTT
CATGTCAGATACGTAGGACAGACTCTTTCCTGTGTAAATATTTGTGACAGCTACGTCTAT
TTTCTACTAGATGTTTACACAGTTTTGTCACAGGAAATCTACGCTTAAAATATGTATTTC
ATTCAAGCGGTAACCGCTGTACGAGCAGTGACATTGCTGGTCGCACCTTAAATGTAAACC
AACGTTACGGCACACCGTGATGTACCCGCATTAAAGTTTTGTAAATTCGTTATTACGATT
ATTGA



19 60648_126_4_-1...60609_124_4_1

60648_126_4_-1

GTGACATGGTATAATCCATATGTATCGTGCTGAAATTTTTTCTTGGAGATTTTCATTTAT
TCTCCACCATTCTTTCTCGCCTCCCCTCCTCCTTTTCCTTCTAATAATAACTTAGTTCTT
TTTCCT

60609_124_4_1

TTATTGACGTTTTTTTTTTCTTAGTCTCTTTAATGAAGAAGGAAAAAGAACTAAGTTATT
ATTAGAAGGAAAAGGAGGAGGGGAGGCGAGAAAGAATGGTGGAGAATAAATGAAAATCTC
CAAG



20 1330771_121_4_-1 ...1330725_124_4_1

1330771_121_4_-1

GATATTGTATATATTCAATTGCACCTCTTAACTGGTACTTTATTTCTTGTGAATGTTCGA
TATCTTACCGCTTATTCTCTCATTCCATATGAGAACTCTCGTATAGAAAGGGAGACCTTT
T

1330725_124_4_1

CCAAGCCGATCTATTTTGGATATCTTATTGTCATTTTTCAAGTGAAAAAAGGTCTCCCTT
TCTATACGAGAGTTCTCATATGGAATGAGAGAATAAGCGGTAAGATATCGAACATTCACA
AGAA



21 1516529_286_4_-1 ...1516735_200_4_1

1516529_286_4_-1

TTTAAGCACAAGATATAGACGATACCATACATGAATGTCGATCAGAGACGTATGGTATAG
CTTGTGTCACATTCTGCTATCGTATATGGTATACATGGCACATACTTTAAATTTTAAAGT
AATGTCACTTGATTAAGATCTTTCCTATACGTCAAGGTCTCGAGATAAAACTTTATGTCT
CAAATAATACATGCTAGGCATATAATGACCCATTTTCTGGAGTTGATGTACTCAAGACAT
TGGTTAAATATCAATCACGCATGATGATAGTGCGCCCTATTATAAC

1516735_200_4_1

ATAGCAGAATGTGACACAAGCTATACCATACGTCTCTGATCGACATTCATGTATGGTATC
GTCTATATCTTGTGCTTAAAGGTAGCGTATAGTAAGGTAATTACTATATGATCAATACTG
TGTGTGTAGAGTACAATAAAATATATGGGAAGAACATAAAAAGTTCGTATTGTGACATGT
TATTGAGGCTATGGTAAGCG



22 1518000_200_4_-1 ...1517880_200_4_1

1518000_200_4_-1

TTGCGTTCTTACGTCAAAGAACAATGATGCTACGGAGCGCAAGAAAGTGACGTGGCCAAC
TATCAGCGCGCTAGGATATGTATGCACTGCCGAAAGGCTGAAGCGTATCGTACATTAATT
CATAAAGAGAAAGAAATCTCAACCCTGAATTTAGGATAGCGAAGTGCAATAAGAAAAACT
TTACCATTGTTTTCAGGATG

1517880_200_4_1

GATATCCGCTCGAGATTAAGTGCGGCCCTCTCCACCCGATAAGGAACAAAGGGCATGCTT
CCTTTTTTAGCTTTACGCACTATTGTCAAATTGTTTATATAAACAGGCTGATATAGAATT
CATCCTGAAAACAATGGTAAAGTTTTTCTTATTGCACTTCGCTATCCTAAATTCAGGGTT
GAGATTTCTTTCTCTTTATG



23 77751_161_5_-1 . . . 77832_120_5_1

77751_161_5_-1

TAATTTGGAAACTATCCACCTTGAAGATTCCCACTAAATCTTCGAAGGACGACGATTTTC
TTCGAGGTTGAAAAAAGTTTTTCAAGAATTTTCGCGCTTCTTCCTAATCGGGAATTTATC
TGTCATAATTATAATTCCCTATTTGGGAATTGGAACGAAAT

77832_120_5_1

AAACTTTTTTCAACCTCGAAGAAAATCGTCGTCCTTCGAAGATTTAGTGGGAATCTTCAA
GGTGGATAGTTTCCAAATTAAAACTGCAGAAGAGGCTTTTAAAACATGCCTGAGGTATAA



24 322046_121_5_-1 . . . 322006_121_5_1

322046_121_5_-1

GATTAAACAATGGCATTTCTATGGATTTGTTGTTCTCTTTATATATTTGAGGAAAATTCA
AAGATAATGGGGAGAAAGGTGGAGATGTATCTCCACCTATCGTAAATTTGAAAGTTCCGC
T

322006_121_5_1

TAAAAAGCGTTGCGTGATGTTTGGGTGCAATTGGCGGAAAAGCGGAACTTTCAAATTTAC
GATAGGTGGAGATACATCTCCACCTTTCTCCCCATTATCTTTGAATTTTCCTCAAATATA
T



25 559168_200_5_-1 . . . 559126_122_5_1

559168_200_5_-1

CAAGAGACTATACATCCCACAATTGATTCGGTAGGTGCTTTTATACTGATTCATTTGAGG
TCTTGGCATTTGTTCAATTGAAGTACATTTAGTTGAAAAGTTGAGATTTATTTAGGATGA
GCTTGCCGCGGCATGGGGAAAGAAACACTTCATCCTGTATGGAGAAAAACCACTTTGCCG
CGGCACATCAAAACAGGGCT

559126_122_5_1

ATGCGATTGTCGTGTAATGGTATCGCGCATACTGAAGGTTTCAGCCCTGTTTTGATGTGC
CGCGGCAAAGTGGTTTTTCTCCATACAGGATGAAGTGTTTCTTTCCCCATGCCGCGGCAA
GC



26 99910_119_6_-1 ... 177336_121_1_1

99910_119_6_-1

GTTTTTTCTCCTAGCAACCGTTTAGTGCCAAGGGTTAGGCAATTGAACGAGGCCAAGACA
ATATTGGCTTTGCTTCTATTACTTGGCTAACATTGTGTCTGCAGGTCGAAAGGCACCTT

177336_121_1_1

AAAAGTGCCTATAGGGCTGCAGCTGCAGTTTTGGCCAAGAAATAGAACCAAAGCCAAATT
TATTTTGGGCCCTCGTTCAAGGGCCATCTCACCCTTGGCACTAAACGGTTAGTAGGAGGG
A

27 255367_120_6_-1 . . . 255408_119_6_1

255367_120_6_-1

CGTTTGTTGGAAGATAGCGAAATACCTTACTGGAGCAACCAGGAAAAATACTCTGGTTGC
AAAAACCAACAAAAGAAAAAATGGAAGACCTAAGAACTATGCATTTTTTTTTAAGGGGTT

255408_119_6_1

TTTTCTTTTGTTGGTTTTTGCAACCAGAGTATTTTTCCTGGTTGCTCCAGTAAGGTATTT
CGCTATCTTCCAACAAACGGGGCACACGTGCGGGAGTTTCAAAGGGGCAGAATAGTGGG



28 268591_148_6_-1...268349_431_6_1

268591_148_6_-1

TTGATCTGAGAGAAGTTAGTGATATGAAATATCAATACATAGTATCTTATTTAGATTACG
CATACCTTTTTTTTTCTGCAATTGAGGCAGGATTTATTCCTACATAGTACTGCTTTTTAC
ATTGTATTGTTTTTTTTTGTTTTTCTTT

268349_431_6_1

GATTTCTTCTCGAGTCATATATACTATTACATGAGTTCGAGTATGGTGTTGTTTTCTTTA
GAATGTCTTATCAAGACCGACAATTCATACAGGTCGAGATATGTAAAGTCTACATGCCGA
GCTAGGATGAGAAAAAAAGTATACAAATTGCAGGCAAATAAACACACCAAAAGATACTAA
AAAAATCTTTTAAAGTTTTGGTTAGTTATTGGGGATCATCATGCATTTAACGACAACAGA
GAAAAGAAAAACAAAAAAAAAACAATACAATGTAAAAAGCAGTACTATGTAGGAATAAATC
CTGCCTCAATTGCAGAAAAAAAAAGGTATGCGTAATCTAAATAAGATACTATGTATTGAT
ATTTCATATCACTAACTTCTCTCAGATCAAATATGATTTAAAGGAGCGATTTCTGGACTG
TACAAAAAAAA



29 16965_130_7_-1 . . . 17016_121_7_1

16965_130_7_-1

TCGGAAATCATGTTTATGTCAAAATTTACTAGCCATTCCAATAATGTATTTATTATTAAA
TATATATATACTTCAAGGTCTGATGGGGGTGCTGTAGCATTTGCGATGTAGCGATAGCAA
TTGAAAATAA

17016_121_7_1

ACCTTGAAGTATATATATATTTAATAATAAATACATTATTGGAATGGCTAGTAAATTTTG
ACATAAACATGATTTCCGAACGAATTAAAATACAGTTGATTTAGGAGAAAGTATCAGTAC
A



30 166663_122_7_-1 . . . 166622_123_7_1

166663_122_7_-1

ATTTCAGAATTGTAATATCGGACGGCAATACTAGTGTAATCTGAACCACAAGGTTAGTCT
TAGCTGGGTAAAACACCTGGCGAAAGAAGAAAAAAAATAAGGAATCTGGATGATTATAAA
CT

166622_123_7_1

TGTATGCCCTTTTCATGTATAAAAGAAGGGTAATTTAAAAAAGTTTATAATCATCCAGAT
TCCTTATTTTTTTTCTTCTTTCGCCAGGTGTTTTACCCAGCTAAGACTAACCTTGTGGTT
CAG



31 884266_119_7_-1 ... 884226_119_7_1

884266_119_7_-1

GTAACCCGTACATGCCCAAAATAGGGGGCGGGTTACACAGAATATATAACATCGTAGGTG
TCTGGGTGAACAGTTTATTCCTGGCATCCACTAAATATAATGGAGCCCGCTTTTTAAGC

884226_119_7_1

AATATTTTGGTGCTGGGATTCTTTTTTTTTCTGGATGCCAGCTTAAAAAGCGGGCTCCAT
TATATTTAGTGGATGCCAGGAATAAACTGTTCACCCAGACACCTACGATGTTATATATT



32 5973_130_8_-1 ...1269_305_4_1

5973_130_8_-1

TGGTTTACATTTAAGGTGCGACCAGCAATGTCACTGCTCGTACAGCGGTTACCGCTTGAA
TGAAATACATATTTTAAGCGTAGATTTCCTGTGACAAAACTGTGTAAACATCTAGTAGAA
AATAGACGTA

1269_305_4_1

CTATTGACATGGTATCGAAAGGTTGTCCACATTGGGAAGTAACTTGGTTCTATGAATCTT
CATGTCAGATACGTAGGACAGACTCTTTCCTGTGTAAATATTTGTGACAGCTACGTCTAT
TTTCTACTAGATGTTTACACAGTTTTGTCACAGGAAATCTACGCTTAAAATATGTATTTC
ATTCAAGCGGTAACCGCTGTACGAGCAGTGACATTGCTGGTCGCACCTTAAATGTAAACC
AACGTTACGGCACACCGTGATGTACCCGCATTAAAGTTTTGTAAATTCGTTATTACGATT
ATTGA



33 50784_119_8_-1 . . . 50743_119_8_1

50784_119_8_-1

TCGTAGATTGGCATCCCTCACCCGTCTGAAATGATTTTATAAGCCTCCGTCATCTCGGAC
GTAATTTTAGAAACTCCGAGCTGGACGGCTATTTTATTTTCTGCGCCGTAATCTGTGAA

50743_119_8_1

AATAATCTAAATACCGCGTTCGTGCGAGACATTCTCTGTGATTCACAGATTACGGCGCAG
AAAATAAAATAGCCGTCCAGCTCGGAGTTTCTAAAATTACGTCCGAGATGACGGAGGCT



34 236637_122_8_-1 . . . 236597_120_8_1

236637_122_8_-1

TGCGAGTGAATAGGGAGAACCAAATAAATAGGGAGAAACTTGCTTTTTCTTCTATTTGAG
TAACAACTAGGTTGCCAAGAATATATATATTCTGCCAACTACCACGTTGTTACGGTAGTG
AG

236597_120_8_1

TAAAAGTATTTTAGTTTGTTGTTGTAATTTCGTCTTTTCTCTCACTACCGTAACAACGTG
GTAGTTGGCAGAATATATATATTCTTGGCAACCTAGTTGTTACTCAAATAGAAGAAAAAG



35 319990_120_8_-1 . . . 319950_120_8_1

319990_120_8_-1

TTAGCGCTTTCTCAGGATTTGCGCTTCGCACGGTTTTTTCTTCTAGGCGCGTTTATAAGA
AGAAAAAATAACGGAAAAAACAAATGGCGAGGTTTGGTAACTGCGCCATTTGCTTTCTTT

319950_120_8_1

CAAGGTTAGCGCTTTACGGACTTTATTGCTATTCTAGTTCAAAGAAAGCAAATGGCGCAG
TTACCAAACCTCGCCATTTGTTTTTTCCGTTATTTTTTCTTCTTATAAACGCGCCTAGAA



36 117760_117_9_-1 . . . 117720_237_9_1

117760_117_9_-1

TGATAAACTTTTTCTTTTCTCAGTGCCAAATTGGTGTCTTCTTTTTTTGCCACGGGGCGG
GTACTAGATAGTCACGTGAATGTATACACGTGACCCTAATGCTCTTTGAAAAATTTT

117720_237_9_1

GCCAGCTATATTTCCATATTCCTTAGTTAAAGCTCATCGCAAAATTTTTCAAAGAGCATT
AGGGTCACGTGTATACATTCACGTGACTATCTAGTACCCGCCCCGTGGCAAAAAAAGAAG
ACACCAATTTGGCACTGAGAAAAGAAAAAGTTTATCAATAACGAAAACGAAACTTAAGAG
GAAAAAGAGTATAGAGAAAAACAAAGGCAATCAGCGGCTAATTTGGTGGAAATAACA



37 2096_297_0_-1 ...62832_137_0_1

2096_297_0_-1

TCTATAAAGAAATGAGATTAGATGATATTGAAATGAAATAAAATGAGATGAGATGAATTG
GGGCCCGGAAAGGGACCGAACCCCTCATAATAATTAATTTAATATATATTATAATAAAAC
TTATTATATATATTTTTATATATATATATATATTTTTTTTATATATTATATAATAAATAT
TACTTCTTATTAAAATTCCTTATTTTTATTATTTTTAATAATTAAATTCATATAGTTATT
ATAATATATAGATAAACTCCTTTCGGGGTTCCGGCTCCCGTGGCCGGGCCCCGGAAC

62832_137_0_1

ATATATTATTAATTTAATAATTATTATAATAGTTCCGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAA
CCCCGAAAGGAGTTTATAAAAGATATATTTTTATATTATATTATATTATATTTAATAAAT
ATTACCTTTTTTTATTA



38 29783_136_0_-1 ... 29726_260_0_1

29783_136_0_-1

TAAATATGAATATTATTAAAAAATATGTTATAATTTCTCCTTCCGGGGTTCCGGCTCCCG
TGGCCGGGCCCCGGAACTATATGATATAATAAATATATTATATAATAATCTTATATTTAT
TATGTTATATTATTTT

29726_260_0_1

TATAGTATTAAAAAAAATAAAATATTTAATAAATATTATTATTAATAATATTTATTAAAA
ATAATATAACATAATAAATATAAGATTATTATATAATATATTTATTATATCATATAGTTC
CGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAACCCCGGAAGGAGAAATTATAACATATTTTTTAATA
ATATTCATATTTATTTTATATACAAATAAATATATTTATTTAGAATAATAAAAAAAAATA
ATAAATAAATATATTATTAT



39 29783_136_0_-1 . . . 62832_137_0_1

29783_136_0_-1

TAAATATGAATATTATTAAAAAATATGTTATAATTTCTCCTTCCGGGGTTCCGGCTCCCG
TGGCCGGGCCCCGGAACTATATGATATAATAAATATATTATATAATAATCTTATATTTAT
TATGTTATATTATTTT

62832_137_0_1

ATATATTATTAATTTAATAATTATTATAATAGTTCCGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAA
CCCCGAAAGGAGTTTATAAAAGATATATTTTTATATTATATTATATTATATTTAATAAAT
ATTACCTTTTTTTATTA



40 29783_136_0_-1 ... 33146_467_0_-1

29783_136_0_-1

TAAATATGAATATTATTAAAAAATATGTTATAATTTCTCCTTCCGGGGTTCCGGCTCCCG
TGGCCGGGCCCCGGAACTATATGATATAATAAATATATTATATAATAATCTTATATTTAT
TATGTTATATTATTTT

33146_467_0_-1

AGAGGGATAATTATTTTATTATATTTATATACAATAGGATTAAACATTGCCAGTGAACAA
CGGGTAATGTTTGATCCGTATCATATTATATTATATTATATTATATTATATAATT
AATAGTTCCGGGGCCCGGCACGGGAACCGGAACCCCGAAAGGAGGAGAAGATAATATTAT
TACTATTTTTCTTTATAAAAATAAAATAAAATAAAATAAAATAGTCCGGTAGAAAGAGAT
ATTATAACTTTATTAAATATATTAAATATATAATAATTATTATTCCATTTAAAATTACAA
TTTTCGTTTCAATTATAATACTTTTTAATTATATTATAATATATAATTATTTATAATAAT
AGTACGCTCCGAAGGAGTGAGGGACCCCCCCCTTACGGGGGGGAACCGAACCCCGCAGGA
GATATTTATTAATAATGAAATTATATTAATATATTATTATTATTATA



41 29783_136_0_-1 . . . 76206_186_0_1

29783_136_0_-1

TAAATATGAATATTATTAAAAAATATGTTATAATTTCTCCTTCCGGGGTTCCGGCTCCCG
TGGCCGGGCCCCGGAACTATATGATATAATAAATATATTATATAATAATCTTATATTTAT
TATGTTATATTATTTT

76206_186_0_1

TATATTTATAAAAATATTAATATTTTATTTAAAATAAATAATGATTAATTTATAAAATAT
ATATTAATTAAGTTTCGGGTCCCGGCTACGGGACCCGGAACCCCCGAGAGGAGTTATTAT
ATTTATAATTAAATCTTTAAATAATATATCTTAAATTATTATATTGATATTAATATTATA
TTGATA



42 30507_136_0_-1 . . . 32419_121_0_1

30507_136_0_-1

TATTTCTATTTTATATACATTATTATTATATTAATTAATATGATATTATAATGGTGGGGG
GTCCCAATTATTATTGAAAATAATAATTATTAATGGGACCCCAGATATCTTCTTGTTAAT
CATTTATTATTTTATT

32419_121_0_1

AATAAAATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTGAA
AATAATAATTGGGACCCCATATAGAATATAAATAATTAAATATATATATATAAATAATAA
T

43 30507_136_0_-1...45142_123_0_1

30507_136_0_-1

TATTTCTATTTTATATACATTATTATTATATTAATTAATATGATATTATAATGGTGGGGG
GTCCCAATTATTATTGAAAATAATAATTATTAATGGGACCCCAGATATCTTCTTGTTAAT
CATTTATTATTTTATT

45142_123_0_1

TAAATAATATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTG
AAAATAATAATTGGGACCCCCATCTAAAATATATATATAACTAATAATATATTATATATA
TTA



44 33146_467_0_-1...34913_97_0_-1

33146_467_0_-1

AGAGGGATAATTATTTTATTATATTTATATACAATAGGATTAAACATTGCCAGTGAACAA
CGGGTAATGTTTGATCCGTATCATATTATATTATATTATATTATATTATATAATT
AATAGTTCCGGGGCCCGGCACGGGAACCGGAACCCCGAAAGGAGGAGAAGATAATATTAT
TACTATTTTTCTTTATAAAAATAAAATAAAATAAAATAAAATAGTCCGGTAGAAAGAGAT
ATTATAACTTTATTAAATATATTAAATATATAATAATTATTATTCCATTTAAAATTACAA
TTTTCGTTTCAATTATAATACTTTTTAATTATATTATAATATATAATTATTTATAATAAT
AGTACGCTCCGAAGGAGTGAGGGACCCCCCCCTTACGGGGGGGAACCGAACCCCGCAGGA
GATATTTATTAATAATGAAATTATATTAATATATTATTATTATTATA

34913_97_0_-1

TTTATTAATATAATTTATATATTTATCTTATTCCTCCTTTCGGGGTTCCGGCTCCCGTGG
CCGGGCCCCGGAACTATTAATATATAAATTGAATTAT



45 33146_467_0_-1 ... 29783_136_0_-1

33146_467_0_-1

AGAGGGATAATTATTTTATTATATTTATATACAATAGGATTAAACATTGCCAGTGAACAA
CGGGTAATGTTTGATCCGTATCATATTATATTATATTATATTATATTATATAATT
AATAGTTCCGGGGCCCGGCACGGGAACCGGAACCCCGAAAGGAGGAGAAGATAATATTAT
TACTATTTTTCTTTATAAAAATAAAATAAAATAAAATAAAATAGTCCGGTAGAAAGAGAT
ATTATAACTTTATTAAATATATTAAATATATAATAATTATTATTCCATTTAAAATTACAA
TTTTCGTTTCAATTATAATACTTTTTAATTATATTATAATATATAATTATTTATAATAAT
AGTACGCTCCGAAGGAGTGAGGGACCCCCCCCTTACGGGGGGGAACCGAACCCCGCAGGA
GATATTTATTAATAATGAAATTATATTAATATATTATTATTATTATA

29783_136_0_-1

TAAATATGAATATTATTAAAAAATATGTTATAATTTCTCCTTCCGGGGTTCCGGCTCCCG
TGGCCGGGCCCCGGAACTATATGATATAATAAATATATTATATAATAATCTTATATTTAT
TATGTTATATTATTTT



46 34913_97_0_-1 ...62832_137_0_1

34913_97_0_-1

TTTATTAATATAATTTATATATTTATCTTATTCCTCCTTTCGGGGTTCCGGCTCCCGTGG
CCGGGCCCCGGAACTATTAATATATAAATTGAATTAT

62832_137_0_1

ATATATTATTAATTTAATAATTATTATAATAGTTCCGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAA
CCCCGAAAGGAGTTTATAAAAGATATATTTTTATATTATATTATATTATATTTAATAAAT
ATTACCTTTTTTTATTA



47 34913_97_0_-1 ...33146_467_0_-1

34913_97_0_-1

TTTATTAATATAATTTATATATTTATCTTATTCCTCCTTTCGGGGTTCCGGCTCCCGTGG
CCGGGCCCCGGAACTATTAATATATAAATTGAATTAT

33146_467_0_-1

AGAGGGATAATTATTTTATTATATTTATATACAATAGGATTAAACATTGCCAGTGAACAA
CGGGTAATGTTTGATCCGTATCATATTATATTATATTATATTATATTATATAATT
AATAGTTCCGGGGCCCGGCACGGGAACCGGAACCCCGAAAGGAGGAGAAGATAATATTAT
TACTATTTTTCTTTATAAAAATAAAATAAAATAAAATAAAATAGTCCGGTAGAAAGAGAT
ATTATAACTTTATTAAATATATTAAATATATAATAATTATTATTCCATTTAAAATTACAA
TTTTCGTTTCAATTATAATACTTTTTAATTATATTATAATATATAATTATTTATAATAAT
AGTACGCTCCGAAGGAGTGAGGGACCCCCCCCTTACGGGGGGGAACCGAACCCCGCAGGA
GATATTTATTAATAATGAAATTATATTAATATATTATTATTATTATA



48 34913_97_0_-1 ...29726_260_0_1

34913_97_0_-1

TTTATTAATATAATTTATATATTTATCTTATTCCTCCTTTCGGGGTTCCGGCTCCCGTGG
CCGGGCCCCGGAACTATTAATATATAAATTGAATTAT

29726_260_0_1

TATAGTATTAAAAAAAATAAAATATTTAATAAATATTATTATTAATAATATTTATTAAAA
ATAATATAACATAATAAATATAAGATTATTATATAATATATTTATTATATCATATAGTTC
CGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAACCCCGGAAGGAGAAATTATAACATATTTTTTAATA
ATATTCATATTTATTTTATATACAAATAAATATATTTATTTAGAATAATAAAAAAAAATA
ATAAATAAATATATTATTAT



49 68417_160_1_1 ... 68377_120_1_-1

68417_160_1_1

AAACGGGTAAAACAGCCATGCACCGCAGCACGTCGACGAGGTGATATTTCCAATTTGGGA
AATTTCCCAAATCAGTAATGTAGCCTCTACGGGTGTCTCTGTCAGCCCCGTGGTCGCCAG
CACAGAATGTATCGTACCCCTGAAGGTAGTTTTTTACCGC

68377_120_1_-1

CATTACTGATTTGGGAAATTTCCCAAATTGGAAATATCACCTCGTCGACGTGCTGCGGTG
CATGGCTGTTTTACCCGTTTAGGAAAAAACTCGGCGGGTTTTCTTGACGGGCAAATGTCG



50 177336_121_1_1 . . . 177376_120_1_-1

177336_121_1_1

AAAAGTGCCTATAGGGCTGCAGCTGCAGTTTTGGCCAAGAAATAGAACCAAAGCCAAATT
TATTTTGGGCCCTCGTTCAAGGGCCATCTCACCCTTGGCACTAAACGGTTAGTAGGAGGG
A

177376_120_1_-1

TTAATTTTTCATTGTTTCTAATTTGGGAAAAGTCCGATTTCCCTCCTACTAACCGTTTAG
TGCCAAGGGTGAGATGGCCCTTGAACGAGGGCCCAAAATAAATTTGGCTTTGGTTCTATT



51 177336_121_1_1...99910_119_6_-1

177336_121_1_1

AAAAGTGCCTATAGGGCTGCAGCTGCAGTTTTGGCCAAGAAATAGAACCAAAGCCAAATT
TATTTTGGGCCCTCGTTCAAGGGCCATCTCACCCTTGGCACTAAACGGTTAGTAGGAGGG
A

99910_119_6_-1

GTTTTTTCTCCTAGCAACCGTTTAGTGCCAAGGGTTAGGCAATTGAACGAGGCCAAGACA
ATATTGGCTTTGCTTCTATTACTTGGCTAACATTGTGTCTGCAGGTCGAAAGGCACCTT



52 144176_119_11_1 . . . 144137_119_11_-1

144176_119_11_1

GTCGACTGAAATAGAAGGGATAAATCATGCATCTCCAGGATTATCCCTACTCCATTCATT
ACAACATGCGCCAAATCAAGCCTATATAAGATTCTCGTCATTTAGCATGCTCTATTGAT

144137_119_11_-1

CTTGATTTGGCGCATGTTGTAATGAATGGAGTAGGGATAATCCTGGAGATGCATGATTTA
TCCCTTCTATTTCAGTCGACGGCGAAATATGCCAAATTTAGAAAGCCCTCGGCCTTTGA

53 289817_120_12_1 . . . 289857_120_12_-1

289817_120_12_1

GGAGATATCTGCGCCGTTCAGGGGTCCATGTGCCTTGGACGATATTAAGGCAGAAGGCAG
TATCGGGGCGGATCACTCCGAACCGAGATTAGTTAAGCCCTTCCCATCTCAAGATGGGGA

289857_120_12_-1

TGCACAGTTAACTTTCTAGCAGGAGTATAATGCCATTTGCTCCCCATCTTGAGATGGGAA
GGGCTTAACTAATCTCGGTTCGGAGTGATCCGCCCCGATACTGCCTTCTGCCTTAATATC



54 534573_158_12_1 ... 534534_117_12_-1

534573_158_12_1

GTTTTTCCAAGTCATCTCAAAACAATGACCTATTTTATTTCTAGATAAACCCTGGTGTAA
GCAGGGTTAATTTTGTCCCAAACGGGCAAAATATAAATACCCCTTTCGGGAAATAAACTA
AAAAGAGTTCTAATTAGCCAATTGGCAAGAAAGCTCGA

534534_117_12_-1

GGACAAAATTAACCCTGCTTACACCAGGGTTTATCTAGAAATAAAATAGGTCATTGTTTT
GAGATGACTTGGAAAAACTTAACCCTGATGTGACTGTAACATAACATCTAAGAAAAA

55 602614_121_12_1...602654_123_12_-1

602614_121_12_1

ATCGATTTCGGTGACTAGTTAGTAGATGATGTAATCGTAGACGCAGGGAACCCTTGCTTT
TCCCCAATCGTAACAAAAAAAAACAAGGGGAAATAAACTATTAGATAGTACGAGTTCGTT
A

602654_123_12_-1

GTAATCATTCGTTCTTCGACTTTTATAGCCTTTTTTTTTAACTTAACGAACTCGTACTATC
TAATAGTTTATTTCCCCTTGTTTTTTTTTGTTACGATTGGGGAAAAGCAAGGGTTCCCTG
CGT



56 789982_162_12_1...789942_120_12_-1

789982_162_12_1

AAAACGGAAAAAAATCTAAAAAAAGAAATTAATTGAGAGATCTCACGGAAATGCCGCGAG
GAATGTTTCTCGAGGCTGAGCGGCGTGGTCTGTGCAAAAAAATGGCAATTTTTTTGTAGG
AGTTTGCATTGGGCCATTCAGAAGGAGCACCGTTAGATGGGA

789942_120_12_-1

CTCAGCCTCGAGAAACATTCCTCGCGGCATTTCCGTGAGATCTCTCAATTAATTTCTTTT
TTTAGATTTTTTTCCGTTTTCCGTTTGAATAATTTCGCGTTTTCGTAGAGCGCGACGGCC



57 837505_46_12_1 . . . 837505_46_12_1

837505_46_12_1

TACACGCACACATATATATATATATATATATGTATATGTGTATATA

837505_46_12_1

TACACGCACACATATATATATATATATATATGTATATGTGTATATA



58 481942_123_13_1...481901_121_13_-1

481942_123_13_1

GCTACTGTTCAATAAATATTGTTGTAATGAAGACGGTCCAACTGTACAAATACAGCAAAC
TGTCATATATAAGGAGTCTTATGTGACAGCACTTGCGTTATTGTCAGCCGGAGTATGTCT
TTG

481901_121_13_-1

AAGACTCCTTATATATGACAGTTTGCTGTATTTGTACAGTTGGACCGTCTTCATTACAAC
AATATTTATTGAACAGTAGCTTGTAATAGGCCGGCATTTTTTTGGTTAATAACAATGCCA
G



59 861651_124_13_1...861691_124_13_-1

861651_124_13_1

CAGTACACTTCGGTAGCAACCTTCGTTTGTGATTGTCTTGGTAATTGCTTCCAACAACTT
TATCCATCATTGAGACAGGGGCCATATCACCCGCGGGGTCTCAAAGAAGGGGCCCACTAA
TAAA

861691_124_13_-1

TTATTTCGGAGCTTTTTTGCTGGCATTCTTATCTCGTGCTTTTATTAGTGGGCCCCTTCT
TTGAGACCCCGCGGGTGATATGGCCCCTGTCTCAATGATGGATAAAGTTGTTGGAAGCAA
TTAC



60 87556_120_14_1 ... 87516_120_14_-1

87556_120_14_1

CACGAACAAGAATTTCGTGTTAAAAATCGCGTCCGGCGCGAAATTTTTCGCGGAGGCATG
CGACGCAAAAGCGACTCGAAATGTCGGGAGCCAAATGAGGCTACAAGGCTGTGGGCAGAT

87516_120_14_-1

TTCGAGTCGCTTTTGCGTCGCATGCCTCCGCGAAAAATTTCGCGCCGGACGCGATTTTTA
ACACGAAATTCTTGTTCGTGCCGCTGTTGCCCTTTTGGGAAATATTTCCCGATCTGGCAT



61 405776_124_14_1...405735_125_14_-1

405776_124_14_1

AAATTCAATAACTATCACTATATACGCAACAGTATTACCCTACATTGCTATCGGCTCAAT
GGAAATCCCCATATCATAGCTTCCATTGGGCCGATGAAGTTAGTCGACGGATAGAAGCGG
TTGT

405735_125_14_-1

GGAAGCTATGATATGGGGATTTCCATTGAGCCGATAGCAATGTAGGGTAATACTGTTGCG
TATATAGTGATAGTTATTGAATTTTATTACCCTGCGGGAATATTGAGACATCACTAAGCA
CGAAT



62 1004646_121_15_1...1004686_117_15_-1

1004646_121_15_1

TTGACTATTTGACTCAAATTACCAAAATCATAACTTTTCTTTTCAGCATTCCATTATTGA
AGGCTTTAAAATAATAGTTTCTTTTTTCCTTATTATTTTATTTTTTCCTTTACATTGGAA
T

1004686_117_15_-1

AGAAAATAAAAAAAATTAAAACTCAAAATAAAATGTATTCCAATGTAAAGGAAAAAATAA
AATAATAAGGAAAAAAGAAACTATTATTTTAAAGCCTTCAATAATGGAATGCTGAAA



63 1057877_121_15_1...1057918_121_15_-1

1057877_121_15_1

AATTAACTGAATTTTTTTTCTGGATTGATGTTCTTTCCAATTGTTGTGGTAATCCACAGC
TGGTATAACATAAAAAGAAGTTTTTTGTAAAAAAAAAAAATTTCTCAGTAAGCATATAAG
C

1057918_121_15_-1

AATAGAATAGCGTGTAGTTGTTAAAATTTTATTTCACTGAGGCTTATATGCTTACTGAGA
AATTTTTTTTTTTTTACAAAAAACTTCTTTTTATGTTATACCAGCTGTGGATTACCACAAC
A



64 425897_158_16_1...425979_122_16_-1

425897_158_16_1

ATGCTGGCGTCCTTAGCCTCACGCCTACTAAACAAGAGCATCTTACTCTCACCATCCATT
TATATACATATATAAGTACGTAAAAATAGATGTGTATAAGTCGTTCTATCTATAACGCGC
CCCGAAGTTGTTTAGTATAACAAAAACGGAAAAAAAAA

425979_122_16_-1

TCTTTCTGTCAAACTAGCGCGCTTTTGGCAATCTCCATTTTCCTTCTTTTTTTTTCCGTT
TTTGTTATACTAAACAACTTCGGGGCGCGTTATAGATAGAACGACTTATACACATCTATT
TT



65 812831_165_16_1...812791_123_16_-1

812831_165_16_1

AGCGAGGAAAAACCTCGAGATGGAAAACCAGTTTATGGAAAACTTCAAAATAACTCGCCC
GCCTTATCGCGGGCAAACCAGCTACGAGAGATAAGGATTTGGCGCCGAGATAAGGTGGAG
ATGTTTCTCCGCCGCGCGGCACTTTTTGCCGGAACTGGAACTGGT

812791_123_16_-1

AGCTGGTTTGCCCGCGATAAGGCGGGCGAGTTATTTTGAAGTTTTCCATAAACTGGTTTT
CCATCTCGAGGTTTTTCCTCGCTTTCCACGCTATGACCCTTTTTAGTTAAGGTACCCGAT
GGC



66 830605_137_16_1...830482_202_16_-1

830605_137_16_1

AAATGAAAAAAATACCAGAAAAAAAATAACAAATCATATGCACTTCTTCATTAACGATTA
TGAAGAAGTCTTATTTCTAACTAATATTATTATTATTATTATTATTATTATCATTCACCC
CGCTTTCTTTTATTATA

830482_202_16_-1

TAGAAATAAGACTTCTTCATAATCGTTAATGAAGAAGTGCATATGATTTGTTATTTTTTT
TCTGGTATTTTTTTCATTTTTTTCGGGTTTTCCTTGGGTATAATTTTTTGTTTCTTCCGA
AAGACGGAAAGGGATGAGGGAAAACGGAGTTTTCTTATTTGCTTTCTTTTTTCCCTAATT
TATTCACGGTGTCCATTTATTA



67 1269_305_4_1 ... 1370_244_4_-1

1269_305_4_1

CTATTGACATGGTATCGAAAGGTTGTCCACATTGGGAAGTAACTTGGTTCTATGAATCTT
CATGTCAGATACGTAGGACAGACTCTTTCCTGTGTAAATATTTGTGACAGCTACGTCTAT
TTTCTACTAGATGTTTACACAGTTTTGTCACAGGAAATCTACGCTTAAAATATGTATTTC
ATTCAAGCGGTAACCGCTGTACGAGCAGTGACATTGCTGGTCGCACCTTAAATGTAAACC
AACGTTACGGCACACCGTGATGTACCCGCATTAAAGTTTTGTAAATTCGTTATTACGATT
ATTGA

1370_244_4_-1

AAGGGTATCCATTTCATTTCCTGTTTTCTATCTAGCCAATTCAATAATCGTAATAACGAA
TTTACAAAACTTTAATGCGGGTACATCACGGTGTGCCGTAACGTTGGTTTACATTTAAGG
TGCGACCAGCAATGTCACTGCTCGTACAGCGGTTACCGCTTGAATGAAATACATATTTTA
AGCGTAGATTTCCTGTGACAAAACTGTGTAAACATCTAGTAGAAAATAGACGTAGCTGTC
ACAA



68 1269_305_4_1 ... 5973_130_8_-1

1269_305_4_1

CTATTGACATGGTATCGAAAGGTTGTCCACATTGGGAAGTAACTTGGTTCTATGAATCTT
CATGTCAGATACGTAGGACAGACTCTTTCCTGTGTAAATATTTGTGACAGCTACGTCTAT
TTTCTACTAGATGTTTACACAGTTTTGTCACAGGAAATCTACGCTTAAAATATGTATTTC
ATTCAAGCGGTAACCGCTGTACGAGCAGTGACATTGCTGGTCGCACCTTAAATGTAAACC
AACGTTACGGCACACCGTGATGTACCCGCATTAAAGTTTTGTAAATTCGTTATTACGATT
ATTGA

5973_130_8_-1

TGGTTTACATTTAAGGTGCGACCAGCAATGTCACTGCTCGTACAGCGGTTACCGCTTGAA
TGAAATACATATTTTAAGCGTAGATTTCCTGTGACAAAACTGTGTAAACATCTAGTAGAA
AATAGACGTA



69 60609_124_4_1 ... 60648_126_4_-1

60609_124_4_1

TTATTGACGTTTTTTTTTTCTTAGTCTCTTTAATGAAGAAGGAAAAAGAACTAAGTTATT
ATTAGAAGGAAAAGGAGGAGGGGAGGCGAGAAAGAATGGTGGAGAATAAATGAAAATCTC
CAAG

60648_126_4_-1

GTGACATGGTATAATCCATATGTATCGTGCTGAAATTTTTTCTTGGAGATTTTCATTTAT
TCTCCACCATTCTTTCTCGCCTCCCCTCCTCCTTTTCCTTCTAATAATAACTTAGTTCTT
TTTCCT



70 1330725_124_4_1...1330771_121_4_-1

1330725_124_4_1

CCAAGCCGATCTATTTTGGATATCTTATTGTCATTTTTCAAGTGAAAAAAGGTCTCCCTT
TCTATACGAGAGTTCTCATATGGAATGAGAGAATAAGCGGTAAGATATCGAACATTCACA
AGAA

1330771_121_4_-1

GATATTGTATATATTCAATTGCACCTCTTAACTGGTACTTTATTTCTTGTGAATGTTCGA
TATCTTACCGCTTATTCTCTCATTCCATATGAGAACTCTCGTATAGAAAGGGAGACCTTT
T



71 1516735_200_4_1...1516529_286_4_-1

1516735_200_4_1

ATAGCAGAATGTGACACAAGCTATACCATACGTCTCTGATCGACATTCATGTATGGTATC
GTCTATATCTTGTGCTTAAAGGTAGCGTATAGTAAGGTAATTACTATATGATCAATACTG
TGTGTGTAGAGTACAATAAAATATATGGGAAGAACATAAAAAGTTCGTATTGTGACATGT
TATTGAGGCTATGGTAAGCG

1516529_286_4_-1

TTTAAGCACAAGATATAGACGATACCATACATGAATGTCGATCAGAGACGTATGGTATAG
CTTGTGTCACATTCTGCTATCGTATATGGTATACATGGCACATACTTTAAATTTTAAAGT
AATGTCACTTGATTAAGATCTTTCCTATACGTCAAGGTCTCGAGATAAAACTTTATGTCT
CAAATAATACATGCTAGGCATATAATGACCCATTTTCTGGAGTTGATGTACTCAAGACAT
TGGTTAAATATCAATCACGCATGATGATAGTGCGCCCTATTATAAC



72 1517880_200_4_1 . . . 1518000_200_4_-1

1517880_200_4_1

GATATCCGCTCGAGATTAAGTGCGGCCCTCTCCACCCGATAAGGAACAAAGGGCATGCTT
CCTTTTTTAGCTTTACGCACTATTGTCAAATTGTTTATATAAACAGGCTGATATAGAATT
CATCCTGAAAACAATGGTAAAGTTTTTCTTATTGCACTTCGCTATCCTAAATTCAGGGTT
GAGATTTCTTTCTCTTTATG

1518000_200_4_-1

TTGCGTTCTTACGTCAAAGAACAATGATGCTACGGAGCGCAAGAAAGTGACGTGGCCAAC
TATCAGCGCGCTAGGATATGTATGCACTGCCGAAAGGCTGAAGCGTATCGTACATTAATT
CATAAAGAGAAAGAAATCTCAACCCTGAATTTAGGATAGCGAAGTGCAATAAGAAAAACT
TTACCATTGTTTTCAGGATG



73 77832_120_5_1 ... 77751_161_5_-1

77832_120_5_1

AAACTTTTTTCAACCTCGAAGAAAATCGTCGTCCTTCGAAGATTTAGTGGGAATCTTCAA
GGTGGATAGTTTCCAAATTAAAACTGCAGAAGAGGCTTTTAAAACATGCCTGAGGTATAA

77751_161_5_-1

TAATTTGGAAACTATCCACCTTGAAGATTCCCACTAAATCTTCGAAGGACGACGATTTTC
TTCGAGGTTGAAAAAAGTTTTTCAAGAATTTTCGCGCTTCTTCCTAATCGGGAATTTATC
TGTCATAATTATAATTCCCTATTTGGGAATTGGAACGAAAT



74 322006_121_5_1...322046_121_5_-1

322006_121_5_1

TAAAAAGCGTTGCGTGATGTTTGGGTGCAATTGGCGGAAAAGCGGAACTTTCAAATTTAC
GATAGGTGGAGATACATCTCCACCTTTCTCCCCATTATCTTTGAATTTTCCTCAAATATA
T

322046_121_5_-1

GATTAAACAATGGCATTTCTATGGATTTGTTGTTCTCTTTATATATTTGAGGAAAATTCA
AAGATAATGGGGAGAAAGGTGGAGATGTATCTCCACCTATCGTAAATTTGAAAGTTCCGC
T



75 559126_122_5_1...559168_200_5_-1

559126_122_5_1

ATGCGATTGTCGTGTAATGGTATCGCGCATACTGAAGGTTTCAGCCCTGTTTTGATGTGC
CGCGGCAAAGTGGTTTTTCTCCATACAGGATGAAGTGTTTCTTTCCCCATGCCGCGGCAA
GC

559168_200_5_-1

CAAGAGACTATACATCCCACAATTGATTCGGTAGGTGCTTTTATACTGATTCATTTGAGG
TCTTGGCATTTGTTCAATTGAAGTACATTTAGTTGAAAAGTTGAGATTTATTTAGGATGA
GCTTGCCGCGGCATGGGGAAAGAAACACTTCATCCTGTATGGAGAAAAACCACTTTGCCG
CGGCACATCAAAACAGGGCT



76 255408_119_6_1...255367_120_6_-1

255408_119_6_1

TTTTCTTTTGTTGGTTTTTGCAACCAGAGTATTTTTCCTGGTTGCTCCAGTAAGGTATTT
CGCTATCTTCCAACAAACGGGGCACACGTGCGGGAGTTTCAAAGGGGCAGAATAGTGGG

255367_120_6_-1

CGTTTGTTGGAAGATAGCGAAATACCTTACTGGAGCAACCAGGAAAAATACTCTGGTTGC
AAAAACCAACAAAAGAAAAAATGGAAGACCTAAGAACTATGCATTTTTTTTTAAGGGGTT



77 268349_431_6_1...268591_148_6_-1

268349_431_6_1

GATTTCTTCTCGAGTCATATATACTATTACATGAGTTCGAGTATGGTGTTGTTTTCTTTA
GAATGTCTTATCAAGACCGACAATTCATACAGGTCGAGATATGTAAAGTCTACATGCCGA
GCTAGGATGAGAAAAAAAGTATACAAATTGCAGGCAAATAAACACACCAAAAGATACTAA
AAAAATCTTTTAAAGTTTTGGTTAGTTATTGGGGATCATCATGCATTTAACGACAACAGA
GAAAAGAAAAACAAAAAAAAACAATACAATGTAAAAAGCAGTACTATGTAGGAATAAATC
CTGCCTCAATTGCAGAAAAAAAAAGGTATGCGTAATCTAAATAAGATACTATGTATTGAT
ATTTCATATCACTAACTTCTCTCAGATCAAATATGATTTAAAGGAGCGATTTCTGGACTG
TACAAAAAAAA

268591_148_6_-1

TTGATCTGAGAGAAGTTAGTGATATGAAATATCAATACATAGTATCTTATTTAGATTACG
CATACCTTTTTTTTTCTGCAATTGAGGCAGGATTTATTCCTACATAGTACTGCTTTTTAC
ATTGTATTGTTTTTTTTTGTTTTTCTTT



78 17016_121_7_1 ... 16965_130_7_-1

17016_121_7_1

ACCTTGAAGTATATATATATTTAATAATAAATACATTATTGGAATGGCTAGTAAATTTTG
ACATAAACATGATTTCCGAACGAATTAAAATACAGTTGATTTAGGAGAAAGTATCAGTAC
A

16965_130_7_-1

TCGGAAATCATGTTTATGTCAAAATTTACTAGCCATTCCAATAATGTATTTATTATTAAA
TATATATATACTTCAAGGTCTGATGGGGGTGCTGTAGCATTTGCGATGTAGCGATAGCAA
TTGAAAATAA



79 166622_123_7_1...166663_122_7_-1

166622_123_7_1

TGTATGCCCTTTTCATGTATAAAAGAAGGGTAATTTAAAAAAGTTTATAATCATCCAGAT
TCCTTATTTTTTTTCTTCTTTCGCCAGGTGTTTTACCCAGCTAAGACTAACCTTGTGGTT
CAG

166663_122_7_-1

ATTTCAGAATTGTAATATCGGACGGCAATACTAGTGTAATCTGAACCACAAGGTTAGTCT
TAGCTGGGTAAAACACCTGGCGAAAGAAGAAAAAAAATAAGGAATCTGGATGATTATAAA
CT



80 272298_67_7_1 ... 272298_67_7_1

272298_67_7_1

ATATATATATATATATATATATATGTTTGTATGTATATATATATATACGTATATATATCATA
TATACGA

272298_67_7_1

ATATATATATATATATATATATATGTTTGTATGTATATATATATATACGTATATATATCATA
TATACGA



81 272298_67_7_1 ... 464799_78_11_1

272298_67_7_1

ATATATATATATATATATATATATGTTTGTATGTATATATATATATACGTATATATATCATA
TATACGA

464799_78_11_1

TCTTGCCGACGGCTACGTATATATATATATATATATAAATATATATATATATATTCATGT
ATACTGTATATGTACAAT

82 884226_119_7_1...884266_119_7_-1

884226_119_7_1

AATATTTTGGTGCTGGGATTCTTTTTTTTTCTGGATGCCAGCTTAAAAAGCGGGCTCCAT
TATATTTAGTGGATGCCAGGAATAAACTGTTCACCCAGACACCTACGATGTTATATATT

884266_119_7_-1

GTAACCCGTACATGCCCAAAATAGGGGGCGGGTTACACAGAATATATAACATCGTAGGTG
TCTGGGTGAACAGTTTATTCCTGGCATCCACTAAATATAATGGAGCCCGCTTTTTAAGC



83 50743_119_8_1 ... 50784_119_8_-1

50743_119_8_1

AATAATCTAAATACCGCGTTCGTGCGAGACATTCTCTGTGATTCACAGATTACGGCGCAG
AAAATAAAATAGCCGTCCAGCTCGGAGTTTCTAAAATTACGTCCGAGATGACGGAGGCT

50784_119_8_-1

TCGTAGATTGGCATCCCTCACCCGTCTGAAATGATTTTATAAGCCTCCGTCATCTCGGAC
GTAATTTTAGAAACTCCGAGCTGGACGGCTATTTTATTTTCTGCGCCGTAATCTGTGAA



84 236597_120_8_1...236637_122_8_-1

236597_120_8_1

TAAAAGTATTTTAGTTTGTTGTTGTAATTTCGTCTTTTCTCTCACTACCGTAACAACGTG
GTAGTTGGCAGAATATATATATTCTTGGCAACCTAGTTGTTACTCAAATAGAAGAAAAAG

236637_122_8_-1

TGCGAGTGAATAGGGAGAACCAAATAAATAGGGAGAAACTTGCTTTTTCTTCTATTTGAG
TAACAACTAGGTTGCCAAGAATATATATATTCTGCCAACTACCACGTTGTTACGGTAGTG
AG



85 319950_120_8_1...319990_120_8_-1

319950_120_8_1

CAAGGTTAGCGCTTTACGGACTTTATTGCTATTCTAGTTCAAAGAAAGCAAATGGCGCAG
TTACCAAACCTCGCCATTTGTTTTTTCCGTTATTTTTTCTTCTTATAAACGCGCCTAGAA

319990_120_8_-1

TTAGCGCTTTCTCAGGATTTGCGCTTCGCACGGTTTTTTCTTCTAGGCGCGTTTATAAGA
AGAAAAAATAACGGAAAAAACAAATGGCGAGGTTTGGTAACTGCGCCATTTGCTTTCTTT



86 117720_237_9_1...117760_117_9_-1

117720_237_9_1

GCCAGCTATATTTCCATATTCCTTAGTTAAAGCTCATCGCAAAATTTTTCAAAGAGCATT
AGGGTCACGTGTATACATTCACGTGACTATCTAGTACCCGCCCCGTGGCAAAAAAAGAAG
ACACCAATTTGGCACTGAGAAAAGAAAAAGTTTATCAATAACGAAAACGAAACTTAAGAG
GAAAAAGAGTATAGAGAAAAACAAAGGCAATCAGCGGCTAATTTGGTGGAAATAACA

117760_117_9_-1

TGATAAACTTTTTCTTTTCTCAGTGCCAAATTGGTGTCTTCTTTTTTTGCCACGGGGCGG
GTACTAGATAGTCACGTGAATGTATACACGTGACCCTAATGCTCTTTGAAAAATTTT



87 12506_86_0_1 ... 32419_121_0_1

12506_86_0_1

TATAGTGGTGGGGTCCCAATTATTATTTTCAATAATAATTTATCATGGGACCCGGATATC
TTCTTGTTTTTATTTATTATTTTATT

32419_121_0_1

AATAAAATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTGAA
AATAATAATTGGGACCCCATATAGAATATAAATAATTAAATATATATATATAAATAATAA
T



88 12506_86_0_1 ... 45142_123_0_1

12506_86_0_1

TATAGTGGTGGGGTCCCAATTATTATTTTCAATAATAATTTATCATGGGACCCGGATATC
TTCTTGTTTTTATTTATTATTTTATT

45142_123_0_1

TAAATAATATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTG
AAAATAATAATTGGGACCCCCATCTAAAATATATATATAACTAATAATATATTATATATA
TTA



89 29726_260_0_1 ... 29783_136_0_-1

29726_260_0_1

TATAGTATTAAAAAAAATAAAATATTTAATAAATATTATTATTAATAATATTTATTAAAA
ATAATATAACATAATAAATATAAGATTATTATATAATATATTTATTATATCATATAGTTC
CGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAACCCCGGAAGGAGAAATTATAACATATTTTTTAATA
ATATTCATATTTATTTTATATACAAATAAATATATTTATTTAGAATAATAAAAAAAAATA
ATAAATAAATATATTATTAT

29783_136_0_-1

TAAATATGAATATTATTAAAAAATATGTTATAATTTCTCCTTCCGGGGTTCCGGCTCCCG
TGGCCGGGCCCCGGAACTATATGATATAATAAATATATTATATAATAATCTTATATTTAT
TATGTTATATTATTTT



90 29726_260_0_1 ... 34913_97_0_-1

29726_260_0_1

TATAGTATTAAAAAAAATAAAATATTTAATAAATATTATTATTAATAATATTTATTAAAA
ATAATATAACATAATAAATATAAGATTATTATATAATATATTTATTATATCATATAGTTC
CGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAACCCCGGAAGGAGAAATTATAACATATTTTTTAATA
ATATTCATATTTATTTTATATACAAATAAATATATTTATTTAGAATAATAAAAAAAAATA
ATAAATAAATATATTATTAT

34913_97_0_-1

TTTATTAATATAATTTATATATTTATCTTATTCCTCCTTTCGGGGTTCCGGCTCCCGTGG
CCGGGCCCCGGAACTATTAATATATAAATTGAATTAT



91 32419_121_0_1 ... 12506_86_0_1

32419_121_0_1

AATAAAATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTGAA
AATAATAATTGGGACCCCATATAGAATATAAATAATTAAATATATATATATAAATAATAA
T

12506_86_0_1

TATAGTGGTGGGGTCCCAATTATTATTTTCAATAATAATTTATCATGGGACCCGGATATC
TTCTTGTTTTTATTTATTATTTTATT

92 32419_121_0_1 ... 30507_136_0_-1

32419_121_0_1

AATAAAATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTGAA
AATAATAATTGGGACCCCATATAGAATATAAATAATTAAATATATATATATAAATAATAA
T

30507_136_0_-1

TATTTCTATTTTATATACATTATTATTATATTAATTAATATGATATTATAATGGTGGGGG
GTCCCAATTATTATTGAAAATAATAATTATTAATGGGACCCCAGATATCTTCTTGTTAAT
CATTTATTATTTTATT



93 32419_121_0_1 ... 54498_123_0_1

32419_121_0_1

AATAAAATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTGAA
AATAATAATTGGGACCCCATATAGAATATAAATAATTAAATATATATATATAAATAATAA
T

54498_123_0_1

ATTAATAATATATATATTATTTTATATATTTTATTTAATATAAATTATTTATATTTTTAT
ATTTTATTATGAGGGGGGGTCCCAATTATTATTTTCAATAATAATTTATCATGGGACCCG
GAT



94 45142_123_0_1 ... 12506_86_0_1

45142_123_0_1

TAAATAATATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTG
AAAATAATAATTGGGACCCCCATCTAAAATATATATATAACTAATAATATATTATATATA
TTA

12506_86_0_1

TATAGTGGTGGGGTCCCAATTATTATTTTCAATAATAATTTATCATGGGACCCGGATATC
TTCTTGTTTTTATTTATTATTTTATT

95 45142_123_0_1 ... 30507_136_0_-1

45142_123_0_1

TAAATAATATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTG
AAAATAATAATTGGGACCCCCATCTAAAATATATATATAACTAATAATATATTATATATA
TTA

30507_136_0_-1

TATTTCTATTTTATATACATTATTATTATATTAATTAATATGATATTATAATGGTGGGGG
GTCCCAATTATTATTGAAAATAATAATTATTAATGGGACCCCAGATATCTTCTTGTTAAT
CATTTATTATTTTATT

96 45142_123_0_1 ... 54498_123_0_1

45142_123_0_1

TAAATAATATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTG
AAAATAATAATTGGGACCCCCATCTAAAATATATATATAACTAATAATATATTATATATA
TTA

54498_123_0_1

ATTAATAATATATATATTATTTTATATATTTTATTTAATATAAATTATTTATATTTTTAT
ATTTTATTATGAGGGGGGGTCCCAATTATTATTTTCAATAATAATTTATCATGGGACCCG
GAT



97 54498_123_0_1 ... 32419_121_0_1

54498_123_0_1

ATTAATAATATATATATTATTTTATATATTTTATTTAATATAAATTATTTATATTTTTAT
ATTTTATTATGAGGGGGGGTCCCAATTATTATTTTCAATAATAATTTATCATGGGACCCG
GAT

32419_121_0_1

AATAAAATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTGAA
AATAATAATTGGGACCCCATATAGAATATAAATAATTAAATATATATATATAAATAATAA
T



98 54498_123_0_1 ... 45142_123_0_1

54498_123_0_1

ATTAATAATATATATATTATTTTATATATTTTATTTAATATAAATTATTTATATTTTTAT
ATTTTATTATGAGGGGGGGTCCCAATTATTATTTTCAATAATAATTTATCATGGGACCCG
GAT

45142_123_0_1

TAAATAATATAATAAATGATAAACAAGAAGATATCCGGGTCCCAATAATAATTATTATTG
AAAATAATAATTGGGACCCCCATCTAAAATATATATATAACTAATAATATATTATATATA
TTA



99 62832_137_0_1 ... 34913_97_0_-1

62832_137_0_1

ATATATTATTAATTTAATAATTATTATAATAGTTCCGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAA
CCCCGAAAGGAGTTTATAAAAGATATATTTTTATATTATATTATATTATATTTAATAAAT
ATTACCTTTTTTTATTA

34913_97_0_-1

TTTATTAATATAATTTATATATTTATCTTATTCCTCCTTTCGGGGTTCCGGCTCCCGTGG
CCGGGCCCCGGAACTATTAATATATAAATTGAATTAT

100 62832_137_0_1 ... 29783_136_0_-1

62832_137_0_1

ATATATTATTAATTTAATAATTATTATAATAGTTCCGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAA
CCCCGAAAGGAGTTTATAAAAGATATATTTTTATATTATATTATATTATATTTAATAAAT
ATTACCTTTTTTTATTA

29783_136_0_-1

TAAATATGAATATTATTAAAAAATATGTTATAATTTCTCCTTCCGGGGTTCCGGCTCCCG
TGGCCGGGCCCCGGAACTATATGATATAATAAATATATTATATAATAATCTTATATTTAT
TATGTTATATTATTTT



101 62832_137_0_1 . . . 2096_297_0_-1

62832_137_0_1

ATATATTATTAATTTAATAATTATTATAATAGTTCCGGGGCCCGGCCACGGGAGCCGGAA
CCCCGAAAGGAGTTTATAAAAGATATATTTTTATATTATATTATATTATATTTAATAAAT
ATTACCTTTTTTTATTA

2096_297_0_-1

TCTATAAAGAAATGAGATTAGATGATATTGAAATGAAATAAAATGAGATGAGATGAATTG
GGGCCCGGAAAGGGACCGAACCCCTCATAATAATTAATTTAATATATATTATAATAAAAC
TTATTATATATATTTTTATATATATATATATATTTTTTTTATATATTATATAATAAATAT
TACTTCTTATTAAAATTCCTTATTTTTATTATTTTTAATAATTAAATTCATATAGTTATT
ATAATATATAGATAAACTCCTTTCGGGGTTCCGGCTCCCGTGGCCGGGCCCCGGAAC



102 76206_186_0_1 . . . 29783_136_0_-1

76206_186_0_1

TATATTTATAAAAATATTAATATTTTATTTAAAATAAATAATGATTAATTTATAAAATAT
ATATTAATTAAGTTTCGGGTCCCGGCTACGGGACCCGGAACCCCCGAGAGGAGTTATTAT
ATTTATAATTAAATCTTTAAATAATATATCTTAAATTATTATATTGATATTAATATTATA
TTGATA

29783_136_0_-1

TAAATATGAATATTATTAAAAAATATGTTATAATTTCTCCTTCCGGGGTTCCGGCTCCCG
TGGCCGGGCCCCGGAACTATATGATATAATAAATATATTATATAATAATCTTATATTTAT
TATGTTATATTATTTT